

Attarian, Gwynne Podkaminer, Kara K.

Yoder, Sean C. Kinder Haake, Susan A.

The Regents of the University of California

- <120> Fusobacterium Nucleic Acids, Plasmids and Vectors
- <130> 02307E-099810US
- <140> US 09/747,385
- <141> 2000-12-22
- <150> US 60/173,168
- <151> 1999-12-27
- <160> 21
- <170> PatentIn Ver. 2.1
- <210> 1
- <211> 407
- <212> PRT
- <213> Fusobacterium nucleatum
- <220>
- <223> RepA
- <400> 1
- Met Asp Phe Ser Ser Ile Lys Lys Ser Leu Gly Leu Ile Asn Phe Arg

  1 5 10 15
- Asp Leu Lys Lys Tyr Ile Leu Gly Leu His Gln Lys Leu Gly Asn Leu 20 25 30
- His Ile Thr Asn Ile Thr Asn Lys Lys Ile Glu Thr Ile Phe Leu Phe 35 40 45
- Glu Lys Phe Ile Asn Asp Leu Asp Asn Asn Thr Leu Thr Ile Arg Val
  50 55 60
- Thr Lys Asp Ser Leu Tyr Phe Phe Asn Ile Ala Asn Ser Tyr Leu Arg 65 70 75 80
- Phe Leu Phe Ser Asp Val Arg Lys Leu Ser Gly Lys Tyr Ser Lys Leu 85 90 95
- Leu Val Pro Tyr Leu Met Glu Phe Ser His Lys Lys Glu Ala Glu Phe 100 105 110
- Glu Lys Glu Arg Phe Phe Asn Ile Leu Glu Val Glu Glu Ser Tyr Arg 115 120 125
- Asn Asn Leu Ser Asp Phe Asn Lys Arg Ile Leu Lys Pro Ala Val Glu 130 135 140
- Glu Leu Lys Thr Leu Phe Glu Asn Leu Lys Val Glu Arg Leu Lys Asn 145 150 155 160



Gly Arg Val Ile Lys Gly Tyr Lys Phe Ser Trp Thr Asn Asp Phe Asn 170 165 Phe Gln Asn Lys Lys Asp Asn Ile Glu Glu Ala Glu Val Val Glu Glu 185 Lys Glu Asn Ile Ala Ser Gly Glu Leu Glu Lys Tyr Phe Lys Ser Thr 200 Phe Thr Asp Val Asn Tyr Ser Lys Lys His Lys Glu Val Leu Glu Lys 215 Leu Leu Lys Asn Asn Ser Leu Glu Tyr Ile Lys Lys Tyr Leu Ser Glu Gln Trp Glu Tyr Val Gln Asn Asp Lys Asn Ile Leu Asn Lys Ser Ala 245 250 Tyr Phe Ser Lys Leu Ile Leu Glu Glu Lys Ala Val Tyr Lys Asn His Leu Pro Ala Asp Tyr Glu Glu Leu Lys Val Glu Glu Arg Asn Arg Asn 280 Ile Glu Ser Thr Asn Thr Ile Thr Ser Leu Lys Asp Leu Val Glu Lys 295 290 Asp Ile Thr Asp Tyr Glu Val Arg Lys Asn Ile Thr Pro Glu Gln Ile 315 Glu Gln Glu Val Leu Phe Lys Ile Asp Val Thr Glu Glu Glu Tyr Asn Lys Ile Lys Glu Asp Trp Ile Ile Lys Arg Lys Asp Glu Val Pro Asn Ser Asp Pro Lys Leu Leu Glu Ile Ile Phe Asn Ala Ser Gln Ser Lys Lys Tyr Asn Ile Ile Asn Thr Lys Glu Glu Val Asn Glu Lys Glu Lys Glu Leu His Glu Leu Glu Glu Asn Ile Lys Arg Met Gln Glu Glu Leu 385

Asn Lys Leu Lys Lys Glu Val 405

<210> 2

<211> 1224

<212> DNA

<213> Fusobacterium nucleatum

<220>

<223> repA

<400> 2

atggattttt ottotataaa aaaaagttta ggtttaatta attttagaga tttaaaaaaa 60 tatattttag gaottoatoa aaaattagga aatttacata ttaotaatat aacaaataaa 120 aaaattgaaa caatottttt atttgaaaaa ttoataaatg atttagataa taataottta 180

```
actataagag taacaaaaga ttctctttat ttttttaata ttgctaacag ttatttaagg 240
tttctctttt cagatgttag aaaactttca ggaaaatatt caaagttatt ggttccttat 300
ttaatggagt ttagtcataa aaaagaagct gaatttgaaa aagagagatt ttttaatatt 360
ctagaagttg aagaaagtta tagaaataat ttatcagatt ttaataagag aattctaaaa 420
ccagctgttg aagaattaaa aacacttttt gaaaatttaa aggttgagcg attaaaaaat 480
ggaagagtaa taaaaggata taaatttagc tggactaatg attttaattt tcaaaataag 540
aaagataata tagaagaagc agaagtagtg gaagaaaaag aaaatattgc ttcaggagag 600
ttagaaaaat attttaaatc aacttttact gatgtaaatt attcaaagaa gcataaagaa 660
gttttagaaa aattattaaa aaataatagt ttagaatata ttaaaaaaata tttatctgag 720
cagtgggagt atgtacaaaa tgataaaaat attttaaata aatcagcata tttctcaaaa 780
ctaattttag aagaaaaagc agtatataaa aatcatctac cagctgacta tgaagaacta 840
aaagttgaag aaagaaatag aaatatagaa agtacaaata ctattacatc attaaaagat 900
ttagtagaaa aagacattac agattatgaa gttagaaaga atataactcc tgaacaaata 960
gaacaagaag ttttatttaa aatagatgta actgaagaag aatataataa gattaaagaa 1020
gattggataa taaaacgaaa agatgaagtt cctaatagtg atccaaaact tttagaaatt 1080
atatttaatg caagtcaatc aaaaaaatat aatataatta atactaaaga agaagttaat 1140
gaaaaagaaa aagagcttca cgaattagaa gaaaatataa aaagaatgca agaagaacta 1200
aataaattaa aaaaagaggt atag
<210> 3
<211> 22
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Description of Artificial Sequence:iteron sequence
      within the origin of replication of plasmid pFN1
<400>3
tcaactttaa caggacaaat tt
                                                                   22
<210> 4
<211> 132
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Description of Artificial Sequence:six copies of
      the iteron sequence within the origin of
      replication of plasmid pFN1
<400> 4
tcaactttaa caggacaaat tttcaacttt aacaggacaa attttcaact ttaacaggac 60
aaattttcaa ctttaacagg acaaattttc aactttaaca ggacaaattt tcaactttaa 120
caggacaaat tt
<210> 5
<211> 1230
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<223> Description of Artificial Sequence:repA homolog
      sequence of plasmid pAD52
atggattttt cttctataaa aaaaagttta ggtttaatta attttagaga tttaaaaaaa 60
tatattttag gacttcatca aaaattagga aatttacata ttactaatat aacaaataaa 120
```

```
aaaattgaaa caatcttttt atttgaaaaa ttcataaatg atttagataa taatacttta 180
actataagag taacaaaaga ttctctttat ttttttaata ttgctaacag ttatttaagg 240
tttctctttt cagatgttag aaaactttca ggaaaatatt caaagttatt ggttccttat 300
ttaatggagt ttagtcataa aaaagaagct gaatttgaaa aagagagatt ttttaatatt 360
ctagaagttg aagaaagtta tagaaataat ttatcagatt ttaataagag aattctaaaa 420
ccagctgttg aagaattaaa aacacttttt gaaaatttaa aggttgagcg attaaaaaat 480
ggaagagtaa taaaaggata taaatttagc tggactaatg attttaattt tcaaaataag 540
aaagataata tagaagaagc agaagtagtg gaagaaaaag aaaataaaaa tattgctcct 600
ggagagttag aaaaatattt taaaacaact ttccctggtg taaattattc aaagaagcat 660
aaagaagttt tagaaaaatt attaaaaaat aatagtttag aatatattaa aaaatattta 720
tctgagcagt gggagtatgt acaaaacgat aaaaatattt taaataaatc agcatatttt 780
tcaaaactaa tcttagaaga aaaagcagta tataaaaaatc atctaccagc tgactatgaa 840
gaattaaaag ttgaagaaag aaatagaaat atagaaagta caaatactat tacatcatta 900
aaaqatttaq taqaaaaaqa cattacagat tatqaattta gaaagaatat aactcctgaa 960
caaataqaac aagaaqtttt atttaaaata gatqtaactg aagaagaata taataagatt 1020
aaagaagatt ggataataaa acaaaaagaa gtagttccta atagtgatcc agaactttta 1080
gaagttatat ttaatgcaag tcaatcaaaa aaatataata taattaatac taaagaagaa 1140
gttaatgaaa aagaaaaaga gcttcacgaa ttagaagaaa atataaaaag aatgcaagaa 1200
gaaataaata aattaaaaaa agaggtatag
<210> 6
```

<211> 5887 <212> DNA <213> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence:plasmid pFN1

<400> 6 catataataa ctttttgttt ctttcttcta gtactttttt ttctaactct tttaatttct 60 ttttactttt ttcaattttt tctaattcaa tcgcttttaa ttcttctaaa gtctttttaa 120 tttttttagt agcttccata catatcacac tccagcatta ttatttataa aaatataatt 180 atatataaca tatctagtaa aataaatcaa gtagtgtcgg cttaaacaag agccatataa 240 attaaaaaat atatatattt ttcttttaat ttctaatata aaatggtata atattttata 300 tggcattgtt taaggcaagc tactcactcc tgccgtcgtg tagcttgctg ggaagtatcc 360 cagaccctca gaagcaccta caaaaattaa aaatatattt ttaattttct tcggtactta 420 tagggggatg acceptataa cocctgegag ttgattttat aaaattettg cagggacage 480 tqcaattatt ttataaaacc aactttaaag agagtgataa taatgattaa atttacatta 540 aqattaataa taatqattaa atttacatta agattaacgg aagatgaaaa aaaactttta 600 gatataaaag ctgatgaatt aggtaaatca aaaaatgaag ttttaaaagtt tcttataaac 660 aataaattgg aagatactaa aaaagaattt gacctattaa atgagcttga taaaaattat 720 aaagagctag gttttcagat taaaaaaatt ggagtagttt taaatcagat taataaaaat 780 ttttatqaaq ataaqaaaat acaqattqaa gaaatccaag gagcgttaga tgaattatgg 840 cagtctataa aagtgtcaaa ggagtaggaa aaactaaaag cagtttatac aatattttaa 900 agtatgtagg aagtcaaaat gaaaaagaaa aagatgatag agtttataaa actactggta 960 taaatgttag tgatgattat aaaaaagctt ttaaagaaat gatgttaaca aaagagcttc 1020 attqtaaqtt agacggtaga caatatagac accatattca atcttttaaa cctggtgaag 1080 taqatqaaqa aacagcacat aaaatqgcag tagaatttgc agaaaaaaat tttaaaaggct 1140 ttgatgtttt tatatcaact cacattgata aaggacacat acataaccat ataattatta 1200 atactgttaa tattgatact ggaatgaagt tcagagaatt aaataagaat gaatataatc 1260 aaaaaaaaga aaataatgtt gaattaaaat ctcacgaatt ttatttagaa gatttaaaaa 1320 aatctagtga tgaaatttgt cttgcaaata atttatcggt gatcccccaa aaagaaaaag 1380 ctgaaagtca gaatatttat aatagacgag aatataatgt tgtgatgaac aaaacaagtt 1440 ataaaatgga gctggcaaaa gatataaaaa gagcttccaa gaattgtaaa tcaaaagaag 1500 attttataaa agcattagat gaaaaaggtg ttattgtgga ttgggaagac cataaaaaac 1560 atataacttt taaatttaaa gatgagaaaa agaaatcaat tagattagca aatttagaaa 1620 aaactttcca agatgaaact tttaaaaaagg aatacctgga acagcaattt ttaataaatc 1680 aaaaaactga agaaatagga aatttcaaaa ttaaagttaa tactgaagct gaaaaaacta 1740 atgaagaaaa atatcaagag cttctaaata aaaagagaga acaagataaa ttaatagctg 1800 aagaaaaatt qaaaaagcaa aaagaagaaa ttgagaaaaa gaaaaattta aatagaaaca 1860

aaggtttcgg aataggagat taaaaatggc tatattagat gatgatgtaa atgaagttaa 1920 aaatgtgaat gagcaagaaa taaaaatgga tagttatatt aaaaaaataa ttgaaaatgt 1980 tttagaagtt cagctaaaag aacataaaga aatagcttcc attgctaaaa ctaaaatagc 2040 tgaagtaact ttagaactag aaaaattaaa acagctggag aaagcaacta ctaaatatag 2100 agatgataca aatataatta caaataaaat gattgaaaat gttgaaaatt ataataaagt 2160 atttttagaa agaattgata aatttaattt attgatggta gaaaagttaa atgaagtaaa 2220 aaatactaat caaatatttg ctgagacatt agataaatca gatattgttg ataaccttaa 2280 taagagtaga gcagaaatat ttgagaaatt ttcaactgat gttgctacaa aaacaaataa 2340 tacttttaat ttaattgaag atagtctaaa taaattaaaa atagccttct atacagctgt 2400 atctgttatt gtaatatttt tattttttac ggggataatt ttatataaga caaataatag 2460 agttgctagt gttgaagaaa gcttaaataa tatatctagt tcagtaactg gattagttaa 2520 aqqqqactta aagttttggt acagtgaaga agacaaaaaa gcctatgtaa gtaatgtaga 2580 aaqtattaaa aaaaataaaq atagcaaqaa gaaaaaataa aagcttcagt aagataaaaa 2640 agcaataaac atttaattta ttqctttttt attttataqt ttagtcattq agggtaaatt 2700 tttatagtaa tatattac aacaatatta ctatattact ttttaacatt ctttagaaac 2760 atatecataa tatagtteat tagaettgeg acagttatte catttgtage ageataettt 2820 ttgaaatttg agtaaatctc tgagtttgtt ttcattgata tagttatatc attttttaaa 2880 gttctataat gttcaggaag tacaacagtt tcattattta cattaatttt tctttcgtta 2940 acaatattaa aaagtatttc taaattttct tcattaaaca aactattata tttttctgga 3000 actgtcaatt gaaattcttg cttttcattt atattacttt ttatattact atctatatta 3060 cttacacttt cagtaacttc ttcttcaggc ttcacaaaat cttttaaagt ttcatcaaca 3120 taagtcataa cagctttttt tatccctttt ggagcataat taacttttac atcatctatg 3180 aatgtaacat cataagttcc attctctagt tttgtaatct cattaatttt ttctaaatat 3240 tttttagcaa gacccaaacc ttgtaccata aaaaatcact ccccttttta tcttagtaat 3300 atatattact ataatattac taaattttaa catagcataa atacacaagt tcaatcggta 3360 atatttatta ctacaatatt actttattac ttcaacagta tacacctgtt tttataaaaa 3420 ataaagagtt ttttttatgc agaaaaaata ttaaaaataaa ttttataaaa aatctctaaa 3480 atcattttta aggcttttta ttttattgag ccatactttt tattgttaaa atgtctaaaa 3540 tcatttttag gggtatccta ggacttttaa attgatttta aatgctgttt gtgtgttaaa 3600 cttctttatg ttttttaaa taaaaaaagt taggcattgt gagagtccta actttttatg 3660 tcgttttgtt caagcaacgg atactttgtt gctatgtttc aaactaatta tatcacattc 3720 aatttttaat ttcaatatgt tattaattct aattgtcgtt tcctccaaag gaggtgaaag 3780 atgttcaagg aatggatact attgataatg gctttaatat ttattgctat tttacaatat 3840 gcagttatat taatatggtt tcacattatc acaagtttat tagcatagtt cttgtaaaaa 3900 ataatgctag agagttagta aagtgtgaga gcttgaaaac tctcttttt tttagggaaa 3960 catatttata tttattttca atcttttta ccgaaagttg attttccact ttcggtaatt 4020 ttttatattt ttttattgag cttcttttat taaaaaaaat cacattacta atatgattaa 4080 tataataata ttatataata atatataata cagcactcat ttttcttttt aatagcaatg 4140 taaaacaaaa agataacagg acaaattttc aactttaaca ggacaaattt tcaactttaa 4200 caggacaaat tttcaacttt aacaggacaa attttcaact ttaacaggac aaattttcaa 4260 ctttaacagg acaaattttc aactttaaca ggacaaattt cattgacagt cttatattat 4320 tggtgtataa tgtttttatg aaataaaatt tccataaaag gagctgaaga ttttagtgaa 4380 taatgattta gtaaaagtac ataaagattt taccaaatta aatataggga cattaagtga 4440 aaaagaatta gaattatttt attatatatg tttaaatgta aaggatatta gagatgaaat 4500 tataacaatg gatttttctt ctataaaaaa aagtttaggt ttaattaatt ttagagattt 4560 aaaaaaatat attttaggac ttcatcaaaa attaggaaat ttacatatta ctaatataac 4620 aaataaaaaa attgaaacaa totttttatt tgaaaaaatto ataaatgatt tagataataa 4680 tactttaact ataagagtaa caaaagattc tctttatttt tttaatattg ctaacagtta 4740 tttaaqqttt ctcttttcag atgttagaaa actttcagga aaatattcaa agttattggt 4800 tccttattta atggagttta gtcataaaaa agaagctgaa tttgaaaaag agagattttt 4860 taatattota gaagttgaag aaagttatag aaataattta toagatttta ataagagaat 4920 tctaaaacca gctgttgaag aattaaaaac actttttgaa aatttaaagg ttgagcgatt 4980 aaaaaatgga agagtaataa aaggatataa atttagctgg actaatgatt ttaattttca 5040 aaataagaaa gataatatag aagaagcaga agtagtggaa gaaaaagaaa atattgcttc 5100 aggagagtta gaaaaatatt ttaaatcaac ttttactgat gtaaattatt caaagaagca 5160 taaagaagtt ttagaaaaat tattaaaaaa taatagttta gaatatatta aaaaatattt 5220 atctgagcag tgggagtatg tacaaaatga taaaaatatt ttaaataaat cagcatattt 5280 ctcaaaacta attttagaag aaaaagcagt atataaaaat catctaccag ctgactatga 5340 agaactaaaa gttgaagaaa gaaatagaaa tatagaaagt acaaatacta ttacatcatt 5400 aaaagattta gtagaaaaag acattacaga ttatgaagtt agaaagaata taactcctga 5460 acaaatagaa caagaagttt tatttaaaat agatgtaact gaagaagaat ataataagat 5520

Cont.

taaagaagat tggataataa aacgaaaaga tgaagttcct aatagtgatc caaaactttt 5580 agaaattata tttaatgcaa gtcaatcaaa aaaatataat ataattaata ctaaagaaga 5640 agttaatgaa aaagaaaaag agcttcacga attagaagaa aatataaaaa gaatgcaaga 5700 agaactaaat aaattaaaaa aagaggtata gtataatacc tctttctttt tttaagtggc 5760 ttaaaattga ttttagagct tcatttttt tcaacttttt cttttcttc cttttctata 5820 tcttttttta gttgacgaat aaaattaatt actttttcta aattaaaatc atctaaatct 5880 ttaaatt <210> 7 <211> 19 <212> DNA <213> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence:rlx oligonucleotide PCR custom primer <400> 7 19 cctggtgaag tagatgaag <210> 8 <211> 19 <212> DNA <213> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence:repA oligonucleotide PCR custom primer <400> 8 19 ttagttttag caatggaag <210> 9 <211> 18 <212> DNA <213> Artificial Sequence <223> Description of Artificial Sequence:repA oligonucleotide PCR custom primer <400> 9 18 atgctggagt gtgatatg <210> 10 <211> 19 <212> DNA <213> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence:repA oligonucleotide PCR custom primer <400> 10 19 gttgattttc cactttcgg



```
<210> 11
<211> 22
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<223> Description of Artificial Sequence:imperfect
      repeat of iteron
<400> 11
taaactttaa caggacaaat tt
                                                                    22
<210> 12
<211> 22
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Description of Artificial Sequence:imperfect
      repeat of iteron
<400> 12
                                                                    22
tcaactttaa caggaccaat tt
<210> 13
<211> 22
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Description of Artificial Sequence:imperfect
      repeat of iteron
<400> 13
                                                                    22
tcaactttat caggacaaat tt
<210> 14
<211> 951
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<223> Description of Artificial Sequence:partial
      sequence of plasmid pFN3
<220>
<221> modified base
<222> (1)..(951)
<223> n = g, a, c or t
<400> 14
atgattattg gtataataaa ctataaaata tagatttcat ttttaaaaggc tttatatagt 60
qttttttaaa qttttaqtat ttaaqttata atttatacct qtataccttt aaaaacttta 120
aatttatata tgctatcaat tttaaatggt atttatttta ttattatgtt tctatttta 180
aaaataacaa taaatataaa atataaataq aataataaaq ttatqqttat taatatttta 240
aaaaaaatat aaagtaaaat tttgtaaaaa tttactctta tattttaaca taaaaaaatt 300
gtgaagacaa tttatttatg tggtttaaaa atatataatc ttcatttttt tgaagacttc 360
acttatcact tatttaatgt tagaataaca ataaataatg aaagtgaggc gataaaaaaa 420
```

```
tggaaaatat taagaagaaa aaaantantt tanntgcant aattaaaqtc ctaqaaacat 480
ataatataaa tgcaantgac ttaaaaaaat tanatgaatt acaaataata naacanaaaa 540
atttagatat tataaaacta ttaactaagt tagaaagtgg ttntaaaaagt naaaaaatan 600
aatttgctac agctgangaa acacangaaa aaattttaaa caattttaaa tgatatagtt 660
ccagcaacta aaanaaatna cnaaaaacnt ncagaacaac accantttag aaaatnatnt 720
nnatagttca aanaaatnac ttcgngagag gtctgnttaa gacacttcaa nnttaanaga 780
ggnattatta tataccccct tgtttttaaa tttatttttt aaatatactt gctatntcgc 840
cgnaattggg ctgcttcnat nctgctgctt tttnccnaga aattcctatn atttttcctc 900
ttaacccact tttaaattaa nntcntncct tttccnttnt ttccctnttg n
<210> 15
<211> 9955
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<223> Description of Artificial Sequence:plasmid pHS17
<400> 15
cacctgacgc gccctgtagc ggcgcattaa gcgcggcggg tgtggtggtt acgcgcagcg 60
tgaccgctac acttgccagc gccctagcgc ccgctccttt cgctttcttc ccttcctttc 120
tegecaegtt egeeggettt eeeegteaag etetaaateg ggggeteeet ttagggttee 180
gatttagtgc tttacggcac ctcgacccca aaaaacttga ttagggtgat ggttcacgta 240
gtgggccatc gccctgatag acggtttttc gccctttgac gttggagtcc acgttcttta 300
atagtggact cttgttccaa actggaacaa cactcaaccc tatctcggtc tattcttttg 360
atttataagg gattttgccg atttcggcct attggttaaa aaatgagctg atttaacaaa 420
aatttaacgc gaattttaac aaaatattaa cgcttacaat ttccattcgc cattcaggct 480
gcgcaactgt tgggaagggc gatcggtgcg ggcctcttcg ctattacgcc agctggcgaa 540
agggggatgt gctgcaaggc gattaagttg ggtaacgcca gggttttccc agtcacgacg 600
ttgtaaaacg acggccagtg aattgtaata cgactcacta tagggcgaat tgggtacccc 660
cqataqcttc cqctattqct tttttqctca tcqqtatttq caacatcata gaaattgcat 720
acctttqttc ctcqqttata tqtttqctca tctqcaactt ttttttcttt ggacggacaa 780
ttaaagcaaa gatagcaaac tttatccatt cagagtgaga gaaaggggga cattgtctct 840
ctttcctctc tgaaaaataa atgtttttat tgcttattat ccgcacccaa aaagttgcat 900
ttataagttg aactcaagaa gtattcacct gtaagaagtt actaatgaca aaaaagaaat 960
tgcccgttcg ttttacgggt cagcacttta ctattgataa agtgctaata aaagatgcaa 1020
taagacaagc aaatataagt aatcaggata cggttttaga tattggggca ggcaaggggt 1080
ttcttactgt tcatttatta aaaatcgcca acaatgttgt tgctattgaa aacgacacag 1140
ctttggttga acatttacga aaattatttt ctgatgcccg aaatgttcaa gttgtcggtt 1200
gtgattttag gaattttgca gttccgaaat ttcctttcaa agtggtgtca aatattcctt 1260
atggcattac ttccgatatt ttcaaaatcc tgatgtttga gagtcttgga aattttctgg 1320
gaggttccat tgtccttcaa ttagaaccta cacaaaagtt attttcgagg aagctttaca 1380
atccatatac cgttttctat catacttttt ttgatttgaa acttgtctat gaggtaggtc 1440
ctgaaagttt cttgccaccg ccaactgtca aatcagccct gttaaacatt aaaagaaaac 1500
acttattttt tgattttaag tttaaagcca aatacttagc atttatttcc tgtctgttag 1560
agaaacctga tttatctgta aaaacagctt taaagtcgat tttcaggaaa agtcaggtca 1620
ggtcaatttc ggaaaaattc ggtttaaacc ttaatgctca aattgtttgt ttgtctccaa 1680
gtcaatggtt aaactgtttt ttggaaatgc tggaagttgt ccctgaaaaa tttcatcctt 1740
cgtagttcaa agtcgggtgg ttgtcaagat gatttttttg gtttggtgtc gtctttttt 1800
aagctgccgc ataacggctg gcaaattggc gatggagcgg aaacgtaaaa gaagttatgg 1860
aaataagact tagaagcaaa cttaagagtg tgttgatagt gcagtatctt aaaattttgt 1920
ataataggaa ttgaagttaa attagatgct aaaaatttgt aattaagaag gagtgattac 1980
atgaacaaaa atataaaata ttctcaaaac tttttaacga gtgaaaaagt actcaaccaa 2040
ataataaaac aattgaattt aaaagaaacc gataccgttt acgaaattgg aacaggtaaa 2100
gggcatttaa cgacgaaact ggctaaaata agtaaacagg taacgtctat tgaattagac 2160
agtcatctat tcaacttatc gtcagaaaaa ttaaaactga atactcgtgt cactttaatt 2220
caccaagata ttctacagtt tcaattccct aacaaacaga ggtataaaaat tgttgggagt 2280
attecttace atttaageae acaaattatt aaaaaagtgg tttttgaaag ceatgegtet 2340
```

Cont

gacatctatc tgattgttga agaaggattc tacaagcgta ccttggatat tcaccgaaca 2400 ctagggttgc tcttgcacac tcaagtctcg attcagcaat tgcttaagct gccagcggaa 2460

tgctttcatc ctaaaccaaa agtaaacagt gtcttaataa aacttacccg ccataccaca 2520 gatgttccag ataaatattg gaagctatat acgtactttg tttcaaaatg ggtcaatcga 2580 gaatatcgtc aactgtttac taaaaatcag tttcatcaag caatgaaaca cgccaaagta 2640 aacaatttaa gtaccgttac ttatgagcaa gtattgtcta tttttaatag ttatctatta 2700 tttaacggga ggaaataatt ctatgagtcg cttttgtaaa ttttggaaagt tacacgttac 2760 taaagggaat gtagataaat tattaggtat actactgaca gcttcgggga tcctctagag 2820 tegacetgea geeeggggga tecaetagtt etaggaettt taaattgatt ttaaatgetg 2880 tttgtgtgtt aaacttcttt atgttttttt aaataaaaaa agttaggcat tgtgagagtc 2940 ctaacttttt atgtcgtttt gttcaagcaa cggatacttt gttgctatgt ttcaaactaa 3000 ttatatcaca ttcaattttt aatttcaata tgttattaat tctaattgtc gtttcctcca 3060 aaggaggtga aagatgttca aggaatggat actattgata atggctttaa tatttattgc 3120 tattttacaa tatgcagtta tattaatatg gtttcacatt atcacaagtt tattagcata 3180 gttcttgtaa aaaataatgc tagagagtta gtaaagtgtg agagcttgaa aactctcttt 3240 tttttttaggg aaacatattt atatttattt tcaatctttt ttaccgaaag ttgattttcc 3300 actttcggta attttttata tttttttatt gagcttcttt tattaaaaaa aatcacatta 3360 ctaatatgat taatataata atattatata ataatatata atacagcact catttttctt 3420 tttaatagca atgtaaaaca aaaagataac aggacaaatt ttcaacttta acaggacaaa 3480 ttttcaactt taacaggaca aattttcaac tttaacagga caaattttca actttaacag 3540 gacaaatttt caactttaac aggacaaatt ttcaacttta acaggacaaa tttcattgac 3600 agtettatat tattggtgta taatgttttt atgaaataaa attteeataa aaggagetga 3660 agattttagt gaataatgat ttagtaaaag tacataaaga ttttaccaaa ttaaatatag 3720 ggacattaag tgaaaaagaa ttagaattat tttattatat atgtttaaat gtaaaggata 3780 ttagagatga aattataaca atggattttt cttctataaa aaaaagttta ggtttaatta 3840 attttagaga tttaaaaaaa tatattttag gacttcatca aaaattagga aatttacata 3900 ttactaatat aacaaataaa aaaattgaaa caatcttttt atttgaaaaa ttcataaatg 3960 atttagataa taatacttta actataagag taacaaaaga ttctctttat ttttttaata 4020 ttgctaacag ttatttaagg tttctctttt cagatgttag aaaactttca ggaaaatatt 4080 caaagttatt ggttccttat ttaatggagt ttagtcataa aaaagaagct gaatttgaaa 4140 aagagagatt ttttaatatt ctagaagttg aagaaagtta tagaaataat ttatcagatt 4200 ttaataagag aattctaaaa ccagctgttg aagaattaaa aacacttttt gaaaatttaa 4260 aggttgagcg attaaaaaat ggaagagtaa taaaaggata taaatttagc tggactaatg 4320 attttaattt tcaaaataag aaagataata tagaagaagc agaagtagtg gaagaaaaag 4380 aaaatattgc ttcaggagag ttagaaaaat attttaaatc aacttttact gatgtaaatt 4440 attcaaagaa gcataaagaa gttttagaaa aattattaaa aaataatagt ttagaatata 4500 ttaaaaaata tttatctgag cagtgggagt atgtacaaaa tgataaaaat attttaaata 4560 aatcagcata tttctcaaaa ctaattttag aagaaaaagc agtatataaa aatcatctac 4620 cagctgacta tgaagaacta aaagttgaag aaagaaatag aaatatagaa agtacaaata 4680 ctattacatc attaaaagat ttagtagaaa aagacattac agattatgaa gttagaaaga 4740 atataactcc tgaacaaata gaacaagaag ttttatttaa aatagatgta actgaagaag 4800 aatataataa gattaaagaa gattggataa taaaacgaaa agatgaagtt cctaatagtg 4860 atccaaaact tttagaaatt atatttaatg caagtcaatc aaaaaaatat aatataatta 4920 atactaaaga agaagttaat gaaaaagaaa aagagcttca cgaattagaa gaaaatataa 4980 aaagaatgca agaagaacta aataaattaa aaaaagaggt atagtataat acctctttct 5040 ttttttaagt ggcttaaaat tgattttaga gcttcatttt ttttcaactt tttcttttc 5100 ttccttttct atatcttttt ttagttqacq aataaaatta attacttttt ctaaattaaa 5160 atcatctaaa totttaaatt catataataa otttttgttt otttottota gtactttttt 5220 ttctaactct tttaatttct ttttactttt ttcaattttt tctaattcaa tcgcttttaa 5280 ttcttctaaa gtctttttaa tttttttagt agcttccata catatcacac tccagcatta 5340 ttatttataa aaatataatt atatataaca tatctagtaa aataaatcaa gtagtgtcgg 5400 cttaaacaag agccatataa attaaaaaat atatatattt ttcttttaat ttctaatata 5460 aaatggtata atattttata tggcattgtt taaggcaagc tactcactcc tgccgtcgtg 5520 tagcttgctg ggaagtatcc cagaccctca gaagcaccta caaaaattaa aaatatattt 5580 ttaattttct tcggtactta tagggggatg acccctataa cccctgcgag ttgattttat 5640 aaaattcttg cagggacagc tgcaattatt ttataaaaacc aactttaaag agagtgataa 5700 taatgattaa atttacatta agattaataa taatgattaa atttacatta agattaacgg 5760 aagatgaaaa aaaactttta gatataaaag ctgatgaatt aggtaaatca aaaaatgaag 5820 ttttaaagtt tcttataaac aataaattgg aagatactaa aaaagaattt gacctattaa 5880 atgagettga taaaaattat aaagagetag gtttteagat taaaaaaatt ggagtagttt 5940 taaatcagat taataaaaat ttttatgaag ataagaaaat acagattgaa gaaatccaag 6000 gagcgttaga tgaattatgg cagtctataa aagtgtcaaa ggagtaggaa aaactaaaag 6060 cagtttatac aatattttaa agtatgtagg aagtcaaaat gaaaaagaaa aagatgatag 6120

Cont C

agtttataaa actactggta taaatgttag tgatgattat aaaaaagctt ttaaagaaat 6180 gatgttaaca aaagagcttc attgtaagtt agacggtaga caatatagac accatattca 6240 atcttttaaa cctggtgaag tagatgaaga aacagcacat aaaatggcag tagaatttgc 6300 agaaaaaaat tttaaaggct ttgatgtttt tatatcaact cacattgata aaggacacat 6360 acataaccat ataattatta atactgttaa tattgatact ggaatgaagt tcagagaatt 6420 aaataagaat gaatataatc aaaaaaaaga aaataatgtt gaattaaaat ctcacgaatt 6480 ttatttagaa gatttaaaaa aatctagtga tgaaatttgt cttgcaaata atttatcggt 6540 gatcccccaa aaagaaaaag ctgaaagtca gaatatttat aatagacgag aatataatgt 6600 tgtgatgaac aaaacaagtt ataaaatgga gctggcaaaa gatataaaaa gagcttccaa 6660 gaattgtaaa tcaaaagaag attttataaa agcattagat gaaaaaggtg ttattgtgga 6720 ttgggaagac cataaaaaac atataacttt taaatttaaa gatgagaaaa agaaatcaat 6780 tagattagca aatttagaaa aaactttcca agatgaaact tttaaaaaagg aatacctgga 6840 acagcaattt ttaataaatc aaaaaactga agaaatagga aatttcaaaa ttaaagttaa 6900 tactgaagct gaaaaaacta atgaagaaaa atatcaagag cttctaaata aaaagagaga 6960 acaagataaa ttaatagctg aagaaaaatt gaaaaagcaa aaagaagaaa ttgagaaaaa 7020 gaaaaattta aatagaaaca aaggtttcgg aataggagat taaaaatggc tatattagat 7080 gatgatgtaa atgaagttaa aaatgtgaat gagcaagaaa taaaaatgga tagttatatt 7140 aaaaaaataa ttgaaaatgt tttagaagtt cagctaaaag aacataaaga aatagcttcc 7200 attgctaaaa ctaaaatagc tgaagtaact ttagaactag aaaaattaaa acagctggag 7260 aaagcaacta ctaaatatag agatgataca aatataatta caaataaaat gattgaaaat 7320 gttgaaaatt ataataaagt atttttagaa agaattgata aatttaattt attgatggta 7380 gaaaagttaa atgaagtaaa aaatactaat caaatatttg ctgagacatt agataaatca 7440 gatattgttg ataaccttaa taagagtaga gcagaaatat ttgagaaatt ttcaactgat 7500 gttgctacaa aaacaaataa tacttttaat ttaattgaag atagtctaaa taaattaaaa 7560 atageettet atacagetgt atetgttatt gtaatatttt tattttttae ggggataatt 7620 ttatataaga caaataatag agttgctagt gttgaagaaa gcttaaataa tatatctagt 7680 tcagtaactg gattagttaa aggggactta aagttttggt acagtgaaga agacaaaaaa 7740 gcctatgtaa gtaatgtaga aagtattaaa aaaaataaag atagcaagaa gaaaaaataa 7800 ttagtcattg agggtaaatt tttatagtaa tatatattac aacaatatta ctatattact 7920 ttttaacatt ctttagaaac atatccataa tatagttcat tagacttgcg acagttattc 7980 catttgtagc agcatacttt ttgaaatttg agtaaatctc tgagtttgtt ttcattgata 8040 tagttatatc attttttaaa gttctataat gttcaggaag tacaacagtt tcattattta 8100 cattaatttt tctttcgtta acaatattaa aaagtatttc taaattttct tcattaaaca 8160 aactattata tttttctgga actgtcaatt gaaattcttg cttttcattt atattacttt 8220 ttatattact atctatatta cttacacttt cagtaacttc ttcttcaggc ttcacaaaat 8280 cttttaaagt ttcatcaaca taagtcataa cagctttttt tatccctttt ggagcataat 8340 taacttttac atcatctatg aatgtaacat cataagttcc attctctagt tttgtaatct 8400 cattaatttt ttctaaatat tttttagcaa gacccaaacc ttgtaccata aaaaatcact 8460 ccccttttta tcttagtaat atatattact ataatattac taaattttaa catagcataa 8520 atacacaagt tcaatcggta atatttatta ctacaatatt actttattac ttcaacagta 8580 tacacctgtt tttataaaaa ataaagagtt ttttttatgc agaaaaaata ttaaaataaa 8640 ttttataaaa aatctctaaa atcattttta aqqcttttta ttttattqag ccatactttt 8700 tattgttaaa atgtctaaaa tcatttttag gggtatccta gagcggccgc caccgcggtg 8760 gagetecage ttttgttece tttagtqagg gttaattteg agettggegt aatcatggte 8820 atagctgttt cctgtgtgaa attgttatcc gctcacaatt ccacacaaca tacgagccgg 8880 aagcataaag tgtaaagcct ggggtgccta atgagtgagc taactcacat taattgcgtt 8940 gegeteactg eccgetttee agtegggaaa cetgtegtge eagetgeatt aatgaategg 9000 ccaacgcgcg gggagaggcg gtttggtatt gggcgctctt ccgcttcctc gctcactgac 9060 tegetgeget eggtegtteg getgeggega geggtateag etcaeteaaa ggeggtaata 9120 cggttatcca cagaatcagg ggataacgca ggaaagaaca tgtgagcaaa aggccagcaa 9180 aaggccagga accgtaaaaa ggccgcgttg ctggcgtttt tccataggct ccgccccct 9240 gacgagcatc acaaaaatcg acgctcaagt cagaggtggc gaaacccgac aggactataa 9300 agataceagg egitteecee tggaagetee eteetgeect eteetgttee gaeeetgeeg 9360 cttaccggat acctgtccgc ctttctccct tcgggaagcg tggcgctttc tcatagctca 9420 cgctgtaggt atctcagttc ggtgtaggtc gttcgctcca agctgggctg tgtgcacgaa 9480 cccccgttc agcccgaccg ctgcgcctta tccggtaact atcgtcttga gtccaacccg 9540 gtaagacacg acttatcgcc actggcagca gccactggta acaggattag cagagcgagg 9600 tatgtaggeg gtgctacaga gttcttgaag tggtggccta actacggcta cactagaagg 9660 acagtatttg gtatctgcgc tctgctgaag ccagttacct tcggaaaaag agttggtagc 9720 tcttgatccg gcaaacaaac caccgctggt agcggtggtt tttttgtttg caagcagcag 9780

Ch'

gctcag	gtgga	acgaaaactc	acgttaaggg		tgagcggata	ggggtctgac catatttgaa agtgc		
<210><211><211><212><213>	17 DNA	ficial Seque	ence					
<220> <223> Description of Artificial Sequence:forward primer to amplify repA								
<400> gacati		gaaaaag					17	
<210><211><212><212><213>	18 DNA	Eicial Seque	ence					
<220> <223>	> > Description of Artificial Sequence:reverse primer to amplify repA							
<400> 17 atgctggagt gtgatatg							18	
<210><211><212><213>	17 DNA	Eicial Seque	ence					
<220> <223>	to an	mplify the d	origin of retails	Sequence:for eplication in repeat sequenties	including th			
<400> acggat		tgttgct					17	
<210><211><211><212><213>	15 DNA	Eicial Seque	ence	·				
<220> <223>	to an AT-ri	mplify the d	origin of retained the iteron	Sequence:revelocation is repeat sequences sequ	including th			
<400>		attta					15	

<211> 17 <212> DNA <213> Artificial Sequence		
•	icial Sequence:forward primer ned origin of replication and	
<400> 20 acggatactt tgttgct	1	7
33 3 3		
<210> 21		
<211> 18		
<212> DNA		
<pre>&lt;213&gt; Artificial Sequence</pre>		
<220>		
<del>-</del>	icial Sequence:reverse primer ned origin of replication and	
<400> 21 atgctggagt gtgatatg	1	8